

O ka tshoge fa o bona bontsi jwa dya tse tse tshilany go sena go
Jwa di Sale, mme di latlhelwe mo Lewatleng ka letsatsi le
letsatsi

DIJO tsa sekepe di tsholwa ka bontsi, mme ebile di a pewa ka botswe
rere jo bogolo. Fa pelo ya motho e di apogetse o ka nona thata mo
malatsing a ~~ixxix~~ mosepele. Le rona re fitlhetse re digela sekale
kwa tlase re ise re goroge kwa Engelane. X

MOLAGARE EQUATOR: Erile re tsamaisa 2,562 miles go tswa Kapa, malatsi
tai a le 8 ra fitlha go bogaxing jwa kgolokwe ya lefatshe, ke gore
molelwane o o kgaoganyang bokonele borwa jwa kgolokwe ya lefatshe (Equator)

Tsa sekepe se fitlha fa o go dirwa metshameko e e tshegisang ya go
tshasana mesidi me metabo, ya go menolelela babangwe mo mo madibeleng
(swimming pools). Jaanong banyana ba tloge ba newe dikwalo (certificates
tse tshupo gore ke bagale ba ba tshiseng ka go kgabaganya moralo w
wa molelo. Warada le ene o ne e amogela lokwalo loo:Ke lo
A Nqwana wa rona

A PROCLAMATION: Whereas by our Royal Condescension we have this day
permitted Our Trusty and Beloved Warada Molema to enter our Domain,
and the aforesaid has been duly initiated with all form and ceremony
into the solemn mysteries of the Ancient Order of the Deep:

We do by these presents proclaim to all whom it may concern tha
the aforesaid has beenme one of our loyal subjects. And should the
aforesaid fall overboard, all Sharks, Dolphins, Whales, Mermaids and
other denizens of the Deep are to treat with due respect **Our Most
Distinguished Subject** And we further direct all Landkubbers and
Mariners who have not crossed our Domain to treat the aforesaid with
the respect due to One of us .

Given under Our Hand at Our Court on board
the R.M.M.V Pendennis Castle

On the Equator this 30th day of July 1961

Signed
NEPTUNUS OCEANI REX Captain
ANTARTIC OCEAN.

MADEIRA

E rile go sena gofeta malatsi a le 11 re dule kwa Kapa ra goroga
kwa Madeira. Ke setlhake se se mo Lewatleng ja Atlantic bokgakala
joa di maele di le 4,687 go tsa Kapa, bokgakala jwa dimaele di le
1331 goya Southampton. Ke sa puso ya Mapotogisi (Portugal.) se di-
maele di le 35 1/2 boleele, 13 1/2 bophara. Se dithaba tse di godileng.
Baagi ba gone ba 270,000. Ba feta ba Tshireletso (Bech.Prot.) ka
bontsi. E yare fela sekepe se ema kwa Funchal, motse wa Madeira o
mogolo e bo e bile se dikologilwa ke mekoronyana ya babapatsi ba
dikhai fi ditilo tsa meseme le dilo tse dingwe tse di dirwang mo Mad-
eira. Mekoronyana e mengwe e nne ya ba makolwanyana le basimane ba
ba itseng go sapa thata, ba goeletsa mo sekepeng go kopa gore go
latlhelwe madi (coins) mo bodibeng ba tle ba nwele go ya go a tsaya
kwa tlase ga metse.

Re pagologile le babangwe goya go bona lefatshe je
lentle ja Madeira le ditemo le mabentlele le dikago tsa gone. Ra tsena
mo kerekeng e tona ya Katolika, Batho ba Madeira ke ba Kereke ya at
olika botlhe. Gaufi le Madeira go ditlhakenyana di le di ntsi di
bidiwa/Las Palmas. Canary Islands - se se gole se tsone ke Re bolobe gone letsatsi le phirima go tswelela pele.
Bay of Biscay: E yare motho a se na go palama sekepe e re se ntse se
thulamane se sokama a feroqe sebeta, a tsewae ke sedidi, a thetheekele,
a bo a tlhatse.

Gantsi o tle a tloge a tlwaele a be a je monate, a ithee a re o gasut
 gasautegile (immune), mme ^{supre} fa sekepe se tsena kwa kgaolong ya Bay
 o f Biscay, go nne maswe gape. Se sokame, se kaname, se kgoname, s
 rorome, metse a lewatle e ne ekete a tshameka ka sone, mme ba le b
 ba ntsi, le ba e ne ekete ba dikwakwalala ba welwe ke lotlhatso
 le go rwalega mateng. Go ne ga nna fela jalo mo go rona. Ra sala
 re le basethanyana ^{re sa thake} Fa e se Warada fela. Ke ene ^{mogale} o paletseng makhu
 hubu le dinteelo tsa lewatle, ga bonala fa ruri a le 'initiated
 with all form and ceremony into the solemn mysteries of the Ancient
 Order of the Deep.

SOUTHAMPTON Erile maphakela amagolo. re sa le kgakala ra bona mas
 -edi a mantsi a phatshima kwa pele ga rona, mme ra itse gorr re
 atamela motse wa Southampton, o e leng one magololo ^{a magolo} a dikepe.

Monate wa borko wa senyega, jaanong ra ntsha ditlgofo ka fenstere
 ra tloga ra palama kwa godimo (main deck) go bona motse sentle,
 le go bona jaka sekepe se ^{potologa} ssena mo lofarong ^{Isle of Wight; mme} hwa Solent, se tloga se

gogwa ke mekoronyana ka megala e metona go se lere sentle mo maamong

a sone. Erile bo osa ra baakanya dithoto tsa rona, ra tloga ra bopelela
 ya re di sena go gatsiwa di tempiwa gore di ^o ttlelelelo ya go fologa
 goya go supa ditekete le dipassport tsa rona, ~~laxna~~ amogela di landing

cards. Ra tlhomagana gape, ra bopelela go fologa mo sekepeng, yare kwa
 tlasera bopelela gape go supa thoto ya rona, e re motho a sena go bula
 (custom officers)

kesi kgotsa suit case ya gagwe, maotlana a ^o sekaseke dilo tse di moteng
 kgotsa se se rekisiwang

go tlhomamisa gore ga go na sepe se se ilwang, kgotsa se se tshwanetsen
 go duelelwa lekgetho (duty). Ra tloga ra taboga ra bopelela gape go reka

dithekete tsa terena goya London. tikete ke 10/1. Ra bopelela gape go
 sala batsei ba thoto (porters) morago go re batlela manno kwa tereneng.

Erile re sena go kgona mo ^{10/1} gotlhe, botlhe ba palame, ya bo e kgotha tere-

na ya London, go sena tshipi, kgotsa molodi mogo yone, le gone go sena
 ope wa badiredi yo o goang "all seats please" jaaka re tlwaetse mo S A

Southampton o di maele dile 80 bokgakala le London, mme terena e taboga
 lobaka loo diu ra di le pedi fela, e gwaso go feta ka metse e me tona
 ya bo Winchester jalo jalo., e raletse lefatshe je letalana, le masimo
 a mantle. ^{o o talalang London, Westminster le}

LONDON Ra bonako ra fitlha fa molapong wa Thames, ra bona yone ka yosi kago e
 re tlwaetseng go e bona mo di tshwantshong ebong Houses of Parliament
 le horolosi ya gone e tona e e bidiwang Big Ben, mme erile re e feta ra bo
 re re gatlha mo seteiseneng se se golo se se bidiwang Waterloo, e le
 mo nakong ya ll mo mosong.

Ra tsena mo ^{jo bogolo jwa} ~~man~~ boidiiding jo batho/le mo modumong o re sa o tlwa-
 elang ^{wa} ba mebala yotlhe- banna le
 basadi le bana. Bangwe ba ~~tsile~~ pagologa mo ditereneng tse dingwe, bangwe
 ba tsile go palama diterena tsa mafelo-felo, bangwe ba tsile go kopantsha

ditsala tsa bone, bangwe ba yakwa ba bangwe kwa. Gape ra tshwanel wa ke

go tlhomagana, re bopelela go supa thoto ya rona/e tthatlhojwa e be e
 tempiwa. Nyaa, le rona monomotsha ra tswana le batho. Ra tla go kopant-
 shiwa kwa Stushene ke ^{Winnu} ngwana wa kgaitسادia mosadi wa me, morwadia
 Hommel yo o agileng kwa London. A re goga, ra menagana le bontsintsi

joo jwa batho, ra thothomela le megogoro ya matlo, ra fologela direpudi/
 kwa tlase ga lefatshe go palama terena e tsamayang kwa tlase ga lefats/
 (Underground) Di-underground kgotsa Tube ke diterena tse dintshintsi
 tse dinikabang ka motse otlhe wa London, di tlhomagane,
 Ka lobelo, di Helse batho ba methale

2-10
2-10
1-8
6-5

mme ngwe le ngwe ya tsone e le di carriage dintsi, mme tsotlhe batho ba sukagane nmo go tsone. Motho yo e leng gone o banang terena e ga a kake a e lebala, le bontsintsi jwa methale yotlhe ya batho ba ba e palamang - basweu ba Yuropa, bantsho ba Afrika le Amerika basetlha ba Asia, bahumi le bahumanegi, mme botlheba bapile sentle mongwe le mongwe a ntse fa o ratang gone, go le kagiso mosweu a sa tshasegelwe bontsho jwa montsho.

baqologile,

Ka nako ya July Phukwi e re ileng London ka yone, motse o a bo o tletse batho ba mafatshe a mangwe ba etile (tourists), mme di hotel e di be di tletse, go sena manno mogo tsone. Lefagontse jalo ra segofala go bona bonno kwa Kingsley Hotel - Bloomsbury gaufi le British Museum. Ka letsatsi le letsatsi re duela £8⁵ mogolo (angwan £1⁵), e le tuelo ya kamore ya rona fela le dijo tsa mo mosong (br eakfast) (motshegare le maitsiboa) E le gore dijo tsa re tshwanets go di ja go sele kwa di Kafing (Cafe).

Morafe wa London o ja dijo tsa motshegare le maitsiboa kwa di kafing (cafe). Ijo di turu thata kwa moseja. Komoki ya tee ke 6^d phatsanyana ya borotho e tshasitswe botoro ke 6d, fa e na le nama nyana ke 1/. Poroto ta dijo ke 7/- . Fa o tshotse ponto e felela f fela mo mabogong. Re fihlile gone le mo di kafing di le di nka ja na le badisa le ba batho - More le di fram kar di le di nka di kwadisa na bana ba bantsho di tekete di mshweu le nna bapile ba batho ne Erile re gorogile ka lw-otlaka, yare ka se Sterdaga ra tiho kwa Trafalgar Square, patlelo e ntle e enang le metswidi o metse a one a tlhatsiwang ke ditshantso tsa ditau le ditlhapi sefikantse se se godileng sa ga Nelson le, fa go maphoi a bokwabo jo a bong a palama mo legetleng kgotsang mo seatleng sa motho 10 mo go pone. Erile ka Sterdaga raya Buckingham Palace go bona Change of Guard mokgabo o mogolo fa/badisana ba Mohumagadi ba fapaana ba bangwe ba ya go itapolosa, go tsena ba bangwe mo tising. Sontaga ra ya kerékeng kwa Westminster Abbey mo mosong go utlwa dithero tse di bogale, le kopelo e monate ya basimane Kwaere (Choir) ya basimane ba erileng ka re beilwe mo setulong se se kwa pele ya ne eketse ba opelela rona. Mo tshokologong ra ya Hyde Park, kwq puo e golotswena gone - bangwe ba kgala tumelo, bangwe ba kgala puso le bogosi bangwe le kgala bangwe ba rera Modimo, mme go sena ope o ka sekisiwang. Ra newa ke pula gone ya bo ya ne eketse re tlhatswa botomo jwa Afrika. Erile maitsiboa ra ya St Paul's Cathedral go obamela kwa di fihlile gone. Di mo dipupur isa bo Limestone, ba e Kana Nelson Abbey le St Paul's Cafe go obamela kwa di fihlile gone. Di mo dipupur isa bo Limestone, ba e Kana Nelson

mefhato ya

ntswa

Winst. A. ke go tse dikgosi gone tse bontsho di mshweu di Kana

BELGIUM
GERMANY
DENMARK

Erile beke e fela janong ra palama sekepe kwa Dover, ra kgabaganya ya English Channel/go ya Ostend kwa Belgium. Erile re tsena koo 25 miles supe gape ra tlhomaganngwa, ra bopelela gore/di pass-port tsa rona dix le di suitcase tsa rona. E re ntswa Belgium a le gaufi thata le Engelane, ga re a bona ope yo o itseng puo ya sse Engelse. Puo ke se Fora fela. Mapodasi a gone a bogale that, ampo ke gore re ne re sa utlwane sentle ka puo ga ke itse. Gotsa foo re raletse metse ya Belgium, bo Brussels, Liege Bruge, ra tsena kwa Germany ra ralala metse ea gone bo Koln, Hanover, Hamburg, ravnsean kwa Denmark, ra rala metse ya gone bo Lubeck le Hellegehaven, ra goroka kwa Copenhagen motse wa bogosi ra tlhola gone. Erile maitsiboa re sa ntse re diilwe ke go bona motse o montle o ra tsena kwa steishene fela ta terena e rene re e beeletse e tsamaya, mme tsena ope ya re emela. Erile ka go potlaka, mosadi le ngwana ba palama kwa pelepele, nna nna ba sa mpone, le nna ke sa ba bona ka e palama kwa moragorago ra timelalana sebaka se zse telele. Erile re kopana, mo steisheneng se se latelang, ka fithela ba le mo sealong sa setshogo: By le ba nka ba bus Erile terena ya rona e fitha kwa Helsingor, kwa Denmark meletwaneng ya Denmark, ra tshela lewatle ja Kategat, re ntse re le mo tereneng, e palamisitswe mokoro o motona (ferry), ra goroga kwa Halsingborg mo lefatshing ja Sweden, jana terena ya tswelala e bapile le lewtle ja Skakrak goya kwa Oslo motse o mogolo wa bogosi w Norway.

lefatshing ja Sweden

Kereke ya St. Nikolai Rindhaus (T. 1844) the Horse Book etc

Mo ditsheneng ka Belgium, Germany le Denmark, motho yo o ladang tsena (guard) ke e gagape o le fang dya a bo a lo alote a ba a alote. Ditsho ke di nang le mako (wagon lits) di kgogantswe mo go tsa dingwal. Di fitho e kwa godimo

NAIN: Tsela e e feta ka motsana wa Naina, kwa Jesu e kileng a kopana le batho ba ya go fitlha lekau je e ne e le ene fela ngwana wa ga mmaagwe, mme a ne rudisa. (Lk 7/11-15).

JERREEL: Re raletse lobea iwa Jererele, kwa kgosi / Jehu wa Israele e belaileng Jeram morwa Ahaba gone mmogo le batho ba gagwe, a ba a naya dintsa gore di je mohumagadi ye e bosula wa maakafale le maloi Jerebele mogatsa Ahaba, jaaka Moprofeti Elija a ne a boleletsepele. Jehu a ba a kgemetha gone bontsi jwa batho le dikgesana le bayesiti ba ga Basile ba le 70 (Dikgosi 9/14-37). Ra tloga ra ya go eua fa tlho janeng ya Gilboa kwa Saulo o kaxirang fentsweng gone ke Bafilistia, g belawa bana ba gagwe ka boraro, mme le ene a ba a ipolaya (1 Sam 28/4

SAMARIA .

Tsela e e ~~ja~~ lolameng goya Jerusalem gotswa Galilea e leba borwa, e tsene ka Shekema le Ebalala le Gerezima le Sediba sa ga Jakoba. E fete ka Shilo le Bethel mme e tsene kwa Jerusalem.

Lefa go ntse jalo, kantlha ya melelwane e mose fa gare ga lefatshe ja Bajuda le lefatshe ja Ma-Arabia, netse eo le dikgaole tsee gabeletswe ntlheng ya lefatshe ja Ma-Arabia jaanong, mme metho ga a kake a rala la fela gompene. O tshwanetse gore a tshixagapotaloge, a tsame go pota melelwane ntlheng ya bophirimatsatsi go fitlhala a tsena kwa Jerusalem. Koo ke gone e ka bonang tettlelele mo balauding ba Ma-Arabi ^{tsena ka Meggido mme jaana ra} go ralala lefatshe ja bone, mme re ne ra dira jalo. Ra/ralala lobea iwa Aesdralon, ra tloleganya lerope iwa Karamel, ra ralala lobea lo le kgatlheng thata iwa Sharen, mme ra gorega kwa Jerusalem, mme yare koo re sena go bona tettlelele ra tihatloga gape go ya go simolola mesepele fa re tlogetseng tsela ya rona gone

HEAD NO. 18. VETERINARY. (Continued)

Item 2. Allowances: Increase £589.

The increase is due to :-

- (a) Additional provision of £229 to provide for Acting Allowances for officers who will be required to act for the Director, Deputy Director and Senior Veterinary Officers due to overseas leaves during 1959/60 of the Director and Deputy Director.
- (b) Additional provision of £360. under Bechuanaland Protectorate, Cost of Living, Education and Local Allowances necessary because of increases of staff referred to under Item 1, General, above and because of changes in postings, marital status and eligibility of children for Education Allowance, of present staff.

SUBHEAD B. DISEASE CONTROL.

Item 4. Maintenance of Quarantines; Fences; and
Crushes: Increase £1,000.

The increase is due to the fact that disease control and the necessity for frequent and, therefore, speedy inspections of Protectorate livestock have made the erection of large numbers of crushes throughout the Protectorate necessary. These crushes, because of the frequency of their use in the control of large numbers of half wild beef cattle, suffer severely, and the additional £1,000 is very necessary to carry out essential maintenance.

SUBHEAD D./...

Le mokuni soa ya Hitler no ntswang (Gotloaitse) ya 1940

Le tsala ya ga Hitler

Musidana-mochi pale wa ka Mahara ke nako ya boqapi ya ga Hitler - o bolacane
mo Uman e ke e fihlilelwe goe. E, you fa o bua ka ene baPalama ke
dambae ene ekete ba ka 'lhatsa' ke ene mentsi ya gaqoac e Karong
Nani power and glory of this world - I hate thee.

Go na le dikago tse ~~an~~ di tsegeng thata/jaaka nbo St Marks Cathedral, Ducal Palace, Rialto, Bridge of Sighs. Motse wa Venice o bokoloditswe ga monate ke mokwadi Lord Byron a re: I stood in Venice on the Bridge of Sighs;

A palace and a prison on either hand,
I saw from out the waves her structure rise
As from the stroke of an enchanter's wand.

Go tswa Venice ra tsena gape mo Padua motse o o itsegeng thata mo dithu tong, one o e leng ~~manno~~ diuniversity tsa Yuropa. Ra palala Ferrara leg ae ja ga Savanarola, raya Bologna motse o o itsegeng ~~ga~~ lego ~~potlhotlho~~ ja dikereke tsa one tse di ntle le university ya bogologolo, le thuto y seModimo. Ra tswela ra ya FIRENZE (Florence mme ra goroga gone bosigo, mme ra batla hotele lobaka lo lo telele resa e bone, ka ntlha ya go sitse se-Tadiana. Hotele e bidiwa "albergi", , boarding house e bidiwa 2 "pension", mme ra feta di le di ntsi re saitse gore ke one mafelo a re a batlang, re ithaya re re pension he magae a batho ba ba duleng mo di tirong tsa ga Goromente mme jaanongya bona madi a botsofe.

Florence ~~ke~~ ~~motse~~ ~~legae~~ ~~ja~~ thuto; le mokwalakwatso (Painting) le thapel arutegi ba bagolo le ditswerere tse dikgolo tsa di itsegeng thata mo lefatshing jotle mo ditirong tsa go kwalakwatsa (painting) le go gabolola maje (sculpture) ke bana ba Flofence- bone bo Dante,, le Bocaccio, le Petrarch le acchiavelli, bone bo Leonardo da Vinci, bo Raphael, le b Bevenuto Cillini, le ba laudi le bahumi ba bagolo bo de Medici

PISA; Gotswa Florence ra ya PISA go bona kereke ya gone e ~~aximithing~~ ~~an~~ ~~infatshing~~ ~~aximithing~~ mmogo le setlhoa sa yone (campanilee) se se gakgamatsang sa tuma mo lefatshing jotle ka ntlha ya go sokama ga sone (Leaning Tower of Pisa) mo dinyageng tse di ntsintsi, mme se sa we.

Go tswa foo re lebile ROMA (motse (the Eternal city) motse wa bosakhutleng jaaka o retwa. Ra bona goroga mo steiseneng se se tona se se ntle sa terena, mme ra bona bonno ka bonako kwa Hotel Esperia. Roma ke motse o morutegi mongwe le mongwe o eletsang go o bona, mo metseng yotle'ya Yuropa ka ntlha ya dipolelo le ditso tsa one tsa bogolo logolo tse di kgatlhang go feta tsa bo London, Paris, NewYork, Berlin, Vienna Athens jalalo. Fa motho a goroga gone, o ikutlwa gore o sweditse loeto lwa go bona Yuropa. Dipotsa tsa gone le marope a gone a bua ka dinyaga tsa dikgosi tsa gone, bo kaisara, le masole a gone a a fentseng lefatsho.

Dikago tsa Paris di kgatlha ka bontle jwq sesadi, bontle jwa pitse ya lobelo (reisisi), bontle jo bo nolo jwa mokgabo. Roma o kgatla ka bontle jwa se nna, bontle jwa bothata, le bokariga le bokete. E ntse jalo mat di ntse jalo dikago tsa bogosi (palacea) le difikantswe tsa Forum le

3. Capitol, le Pantheon, le Colisseum, le St Angelos Castle, di ntse jalo

1. dikereke tsa St Peter le St Pauls le Maria Maggior Vitoriano, di ntse j

2. jalo difikantswe tsa bo Caesar, bo Hadriam, bo Titus le bo Constantine

r ete di 'catacomb', matlo a a gabudukilweng mo lentsweng bogologolo ke Ba-Kreste go rapelela gone, go tshabela gone, gona gone le go fitlw gone. Ra tsena mo go yone ~~patlelo~~ le kereke ya St Peters (Piazza & Basilica Sao Pietro) e e fetang dikereke tsotle mo lefatshing ka bogol le mokgabo le khumo, gone hoeg ~~baotsywenjo~~ pope ba le 260 mo makgolung a maratara a dinyaga gotsa ma nyageng ya 1377. St Peters o agilwe fa go dimo ga pupu ya Moitshepi Petoro o ne a fitlhwa mo go yone a sena go bapolwa ke Nero ka ngwaga wa bo 66. Ka sontaga mongwe le mongwe ka nako ya 12, matausanta a batho a tlala mo patlelong ya St Peters go leta Poe a tlhaga kwa ~~kiung~~ fenstereng ya ntlo ya gagwe kwa godimo, mme a ba seg fatsa. Mo Kerekeng e nngwe e bidiwang St Petres in Chains, go na le sechwantshose ~~saxkana~~ ~~ka~~ ~~mo~~ ~~tho~~ ~~ws~~ lentsw sa ga Mose, se gabolotswe ke Michelangelo. Se kana ka motho, ekete se ka bua

Kwa Roma, le mp lefatshing ya Italia lotlhe, kereke e tona e e bidiwang cathedral mono, gone e bidiwa basilica, fa e se tona thata gotswe 'chi eza', setlhoa sa tshipe ya kereke se se bidiwang tower kgotsa dome mon se bidiwa 'campanille', atlelo e bidiwang place kwa Fora, e bidiwwe

8 square mono le kwa Engelane, kwa Italia e bidiwa 'piazza'

Ra ~~gona~~ ~~le~~ ~~motswedi~~ o ~~photneselang~~ metse kwa roma o bidiwa Trevi. Gatwe

fa moeti a ka nwa metse a one, kgotsa a latlhela ledi o go one, o tla patelesega gore e re a dule mo Roma a ba a nne a boele gone gape. Ka ke ne ke sena maikaelelo ape a go etela Roma lwa bobedi, ke na ka tshe ga ba re lenna tota ke ka tshwarwa ke puo e. Mme ka latlhela ledi mo motsweding oo ka go nyatsa, ya re mo mosong ka tswela pele le mosepel wame wa goya Naples le Greece le Israel ka maikaelelo a gore e tlare ke tswa Israel ke e Egepeto le india. Lefagontsejalo erile ke sena go swetsa loeto go fitlha kwa Jerusalem, dipaseporoto tsa gotya Egepeto t tsa pala, legone erile ntswa gona le dikepe tse di boela Yuropa ka tsel tse dingwe, manno a pala mo go tsone, mme ka patelesega gore ke boe ka yone tsela ya Roma, ka ba ka ya kwa go one gape motswedi wa Trevi. Fa o

metse a kabo a ibe go shaga a o a kabo a utshigile

Templo e gotsesof

ego fithelace y nwaro de seclora ya bogole ba Roma

bookle le 'orthodoxes' go thokapan ya yone & le Kallhanos book 500k

intax jale Pantheon

simple exel; deotac anshac Aedlumi Shrine of all saints & temple of all gods

Go nwa jale bogole nago ya Colosseum

egatqamabwa y ka botona fa bika yone yone

tokunia qwa ayeta ta yone goft, qogola ya yone ka dipdolek ka ya yone

bookle e ma 10,000

ishile shanis the Colosseum, Rome e phill stand

Wiken falls ke Colosseum laim " fall

And icha Rome falls - the world - o malo

Ke laone mo go yone pa bona fa nadi a antluarwa le Bukoski a phole

qteriq gone go biamickwa ka laone - ja neelwa ditau le dinkoe gone de lae

gagole de lae & babitela fa ba gansa go elaan e lae lae

E agidise ke ke Vespasian le Titus ka 72-80 ba sena go kubu Jerusalem

Kwa Bakoske laone ba neelwa ditau le dinkoe gone de lae fa ka gansa go obamela lausara

go leka

NAPLES (NAPOLI) Erile re se na/go bona mantle-ntle le difakantswe. a Roma ra tswelela pele lemosepele wa rona, mme jaana ra lena ~~ap~~ ^{ap} Mabediana ba go bitsa Napoli. Ke motse o montle wa dibiro, o o tletser babereki ka ebile e le magololo (harbour) a dikepe. O modumo, mme ebi le o meraferapeya batho ba ba tlang ka dikepe. Re gorogetse kwa Hotel Brittanique, kamore ya rona e le kwa godimo, mme e okame metse e logat lo bidiwang Bay of Naples. Ka Naples go kadilwe gore "It is perhaps the best situated city in Europe." Dikgeleke tsa bakwadi ba Barona- bc Virgil le Horace ba ne ba nna mo.

Thaba ya VESUVIUS e tumileng thata e ~~raufi~~ le motse wa Naples. Ke yone e e kileng ya biloga melelo le lotshere lwa maje a a tlhapologileng ka ngwaga wa 79, mme ya ribegetsa metse e mentle ya Pompeii le Herculean mmogo le mathausanta a baagi ba metse eo. Mokwadi yo mogolo wa Baroma Pliny le ene . Morago ga moo e kgobotse ga ne, ya tlhatsa melelo le maje a tlhapologileng, ya khurumetse metse e mengwe gape mmgole baagi ba yone. Erile re ya go e bona ra bo re tshogile gore a jaana ga e ka kgwele mathe a yone a botlhoko .

Kwa Naples re rakane le sekepe sa Amerika - S.S. Atlantic se fetela kwa Haifa, setaishene sa dikepe tsa lefatshe ja Bajuda (Israel) . Ka bona manno a mantle mo go sone. Se tletse Majuda ba ya medirong ya se-Juda kwa Jerusalem, ka e ne e le nako ya mediro ya Metlaagana le ~~Tobanade~~ Badiredi ba Sekepe (ditsuata (stewards) e le banna ba ba bantsho ~~ra~~ (negroes) mme go se na mowa ope wa se-morafe fa gare ga bone le bajude le basweu ba bangwe. Re dule mo Naples ka nako ya 4 tshokologo go le Mantaga ra ralala lewatle la Mediteranea. Ka lwa bobedi, mme ra goroga kwa Piraeus ~~ke~~ motse wa lewatla wa Greece ka lwa-Boraro mo mosong.

itumela ^{ra} Bona lefatshe ja Greece re ne resa solofela, le gone re se ikaelela Ra pagologa gone go ya ATHENS LE DIKAGO TSA GONE LE DIFIKANTSWE (temp tsa gone tsa bogologolo) Gotswa ~~na~~ fa gare ga motse 9 Constitution Square ra etela the Olympian Temple of Zeus, jaana ra palama thaba e e bidiwang Acropolis go bona dikago tsa gone tsa tumelo ya bone ya bogologolo - Parthenon- namane e tona ya tempele e agilweng ka maje a masweu (marble) ka nwaga wabo 447 pele ga matsalo a Morena. E di pilarapilara di 50, le dikago tsa yone Erechtheion kafa letsogong ja molema

Go tshenwa ka kgoro ya kago e bidiwa Propylea, jaana motho a bone temple ya Athena kafa letsogong e le siameng. Fa pele ke temp tempele ya

Ere ntswa dipuo tsa merafe le mafatshe a rene re a raletse re sa di itse, re sa di utlwe, re ne re tle re gaodise lentswenyana gongwe la se Latin, khotso se Jeremane, kgotsa se-Engelese. Kwa Greece gone ga pala totatota, ka ebile le mokwalo wa bone ke motlhala wa segokg fela o ekete se Heberu le se Intia le leChina. A.b.c wa gone o kwalw ba bidiwa alfa, beta gama. Batho bone ba mafoko. Ba ba buang se Engelese ba a welwa. Badisana ba kgosi ke banna ba ba aparang mese-sanyana ya dikhutlela fa go-dimo ga marokgwe; ditlhako tsa bone di teleletelele dibe di tshwane le mogatla wa phepheng.

Ba-Gerika kamorafe o osale bona lesedi ja kitso pele-pele ga baswe ba bangwe, Ke bone ba tsetseng mogale yo mogolo, motlotlomadi Alexander the Great, dikgosi tse dikgolo bo Pericles, bathalefi ba bagolo (philosophers) bo Socrates, Plato, Aristotle, digagodi tsa puc bo Demosthenes le bo Zenophon.

Motse wa Athens o kile wa etelwa ke Mo-apostoloi Paul ka ngwaga wa 50. Ka nako e e ne e le one motse o mogolo wa kitso le bonokopela ja kago le kakanyo.

LEWATLA LA MEDITARENEA: Sekepe sa rona se dule mo Piraeus ka lwa-boraro maitsiboase ya Haifa yo e leng gone boemo jwa dikepe tsa Isra lefatshe ja Bajuda.. Ka lewatla la Mediteranea le sa athama thata jaaka mawatle a bo Atlantic le Pacific le gone le dikologilwa ke mafatshe a Yuropa ntlheng ya bokone le bophirima, Afika ntleng ya borwa, Asia ntlheng ya botlhaba, metse ga a lone ga a kgaphee thata, mme sekepe se tsamaya go go one ka go sisibala, se sa kwele, motho e sa feroqe dibete, a sa tsewe ke sedidi.

HAIFA: ke one motse wa magololom ~~ap~~ dikepe tsa Israele. Re fitlhile gone mo nakon ya moso ka lwa-botlhano. Erile re sena go supa di-passport le di landing card, le thoto ya rona e se na go tlhotlhojwa ra tsena mo motsing oo wantlha wa se-Juda. Pele ra ya go bona Temple ya Bahai e e sa le e re fatlha re sa le mo lewatleng ka setlhoa sa y yone sa gouda. Kwa Mafikeng , re ne re tsalane le batho bangwe bo or Robarts- monna le mosadi le bana, e le ba tumrloe ya Bahai, mme ra fitlhele e le batho ba ba tsalano, ba ba ratang batho. Tumelo ya Bahai, maikaelelo a yone ke go kopanya merafe ya lefatshe yotl

Bontsi jwa ditempele tse le medumo e ke e bangongoli ba ha ba teng
(In Athens it is easier to find a good than a man. Ke gone
medumo e go gone e feta bathe)

Ra tloga ra palama thaba ya Mount Carmel e e okameng Haifa. Ra bona logaga lwa Moprofeti Elijahu, le fa o ne a bolaela baprofet ba ga Bale gonw (Bala Dikgosil8:21 , le Amos9:3) N agile mo phologelong ya thaba Motshegare ra palama bus go tswelela pele mo mosepeleng wa rona mme ra goroga kwa NAZARETH , bokgakala jwa 21 miles . ~~Kanxaxithapaxkaraxixaxixaxi~~ ~~gaxxaxxixaxix~~ Batho ba gone ba 32,000- ke ~~Mxaxaxixaxix~~ BaJuda le bontsi jo bogolo jwa Ba-Arabia . Nazareth ene e le gone goora Josefa le Maria batsadi ba ga Jesu. Ke ~~gam~~ thape mothe go re supetsa mafelo a a bolelwa mo Beibeleng. A re supetsa ntlo e Jesu o ne a nna mo go yone le batsadi ba gagwe, sediba se Maria o ne a nwa mo go sone, Kereke/ ^{logana} e mbengele/ ^{gabri} o ne a iponatsa mogo Maria- ~~66~~ go mmolelela fa a tla belega ~~M~~moloki, Kereke (synagoge) e Jesu o rutileng mo go yone, le thata e baagi ba Nazaretha ba lekileng go mo kgoromeletsa kwa tlase ga yone (mt of precipitation) ditrata tsa Nazareth di tshesane thata, mme mo go tsone o kopakopana le ~~haxixoxba~~ ~~malaxdiexela~~, ~~kgotxaxba~~ ~~kgwextxaxix~~ ~~tsexdingwa~~ ~~rixpagilwextxoxoxe~~ ~~mtxix~~ badiri, le baruti le ditonki, le dikamele, tse dingwe di palangwe tse dingwe di palangwe, tse dingwe di pegilwe thoto e ntsi. Mabentlele a kgotlhaganye, mngwe ke a dikhai, a mangwe ke a babetli ba dikgong. Jesu legale o ne s tsaletswe kwa Bethlehem, a tshabisediwa kwa Egepet Jaana batsadi ba gagwe ba boela nae kwa gabone kwa Nazaretha, mme a gol lea koo (bala Matheu 2:19-23 le Luka 2:39-40,) a ithuta koo godisa le go betla le go tsamaya ditirelo ka bosimane, a ba a simolola go ruta gon mo disinagogeng. Banni ba Nazaretha ba tloga ba hifela thuto ya gagwe, ba leka go mokgoromeletsa mo lemengng, ba tloga ba mo ntsha ka dikgoro tsa motse, jaana a hudugela kwa Kaperenauma. Dikereke di ntsi gore : Greek Orthodox, Rom Catholic, Anglican, Baptist

- 2- Lefatshe ja Israel le dikgaolo tharo ebong Galilea, Samaria le Judea. kwa ~~bo~~hōme fa gare, kwa borwa
- 4 Mosepele wa rona mo go lo ne o ntse jaana : Haifa, Nazaretha, Kana, Mt Tabor, Tiberias, Lewatle la Galilea, Magadala, Thaba ya Masego, Bethsai Kapernauma, Naine, Shekema, Ebalala le Gerezeme, Shilo, Timnatha, Bethel, Ramah, JERUSALEM - Zion, Kereke ya Lebitla je le boitshepo (Church of the Holy Sepulchre) Dome of the Rock (Mosque of Omar) Gethsemane, Thaba ya Lotlhwane, Bethphage, Bathany , Jeriko, Jordan, Letsha ja Letswai, (Dead Sea) Bethelhema, Hebron, Be rsheba .

Coeneculum , Dormiton Cathedral, Wailing Wall, Siloams Brook, Kedron Vall Tombs of the Prophets, Hebrew university, Knesset.

- 1 Lefatshe je le bidiwang kanana mo Beibeleng, le itsege ka leina ja Palestina mo dikwalong, mme seseng jaana le bidiwa Israel bogolo. Ke lefatshe ja ~~xxx~~ se-morafe wa se)juda- "The national home of the Jews." *mana a mangwe a sone ke a (above)*

- 3- Go ralala lefatshe je, e ne e se go bona naga e ntle e o fela, mme bogo lo e ne e le go gatisa dikgato tsa Morema, mme se sa re naya leledi le lesa/ mo dipolelong tsa Testament e ntsha bogolo, le ~~so~~ ranola dipuo di le dintsi tsa Morena, le ~~so~~ go ntshafatsa maikutlo, le ~~so~~ go tlhabolola mowa

Dintwa tsa batlhabani ba mokgoro (Crusades) di sa ntse di sutwsa ke dikago tsa bone tsa phemelo) strongholds) tse ba sa le ba di aga ka ding waga tsele tsa bo 1226.

- 5- Go tswa mo Nazaretha re lebile betlhaba tsatsi, ya re ~~xxx~~ re sena go tsamaya dimaele di le 5 ra fitlha kwa ~~Thabaxxxya~~ Tabor (Mt Tabot) ke thaba e e emeng e le yosi, e godileng thata. Bangwe ba re ke yone e Morena o ne a fetoga ponalo gone (Transfiguration). Lefagontse jalo ga gona tumalano. Bontsi jwa baitsaanape ba re kgakgamatso eo e dire-gile kwa Caesaria Philippi. Kwa godimo ga Mt Tabor go agilwe kereke KANA WA GALILIA; Re tswelletse dimaele tse dingwe di le 3, mme ra goroga kwa motsaneng wa Kana kwa Morena o dirileng kgakgamatso ya ntlha gone f a simolola go ruta, a fetola metse go a dire bojalwa (bala Johane 2:11) Ra supeditse kereke mo gare ga ditlhare, mme gatwe e agilwe fa kgakham atso e e diragetseng gone. Nathaniel mongwe wa ntlha wa barutwana ba ~~xfstaxxix~~ ~~gaxxaxix~~ Morena o ne ele moash wa Kana (bala 21:2

Gotswa foo, tsela e ya thulama, e tloge e dikologe dithaba, mme e le be bokone, mme e palame kwa godimodimo ga thaba, mme e re morago ga dimaele di le 20 gotswa Nazaretha e fitlha kwa LEWATLENG JA GALILEA. Go atamela Lewatle leo, ke pono ngwe e e gaisang ka bontle. Erile kara ya rona e sena go tthatloga gotswa Kana, e le kwa godimo ra bona kwa tlase tlase metse a mabududu, a ikadile, a phatshima jaaka galase, a agetse-tswa ke dithaba a se di tshetlha, a okangwe kwa godimo ke maru a mabudu-~~dujxaxix~~ jo bo tshwanang le jone bobudududu jwa metse. Joo ke jone Lewatle ja Galilea - bontle jo bo tshosang, jo bo sa lebalesegeng .

Ya nna gone ke tlhaloganyang mantswa a pina (Cantata) e e rileng mo dinyageng tsa maloba ka e opela le ditsala dingwe tsame tse di tsama-ileng- ~~bafrances~~ Xiniwe bahumagatsana bo Frances Xiniwe le bo Minnie Nt siko, le bakaulengwe bo Nehemia Motshumi le bo Horation Mbelle kwa Kimberley, ka tlogaka e opela gape le ba bangwe bo Joseph Gape le bo Moswela Mothusi le yo mongwe yo o ne a ratega bogolo;

Galilee:Galilee: fair is the sheen of the surf of thy sea:
Blue above, blue below, and the brown hills between
Like a sapphire art thou in the crown of a queen.

Lewatle ja galilea le boleele bo 12 milea bophara bo 7 milea. Re palame mokoro re etsa Morena le barutwana ba gagwe. Re dikologile lewatla ka motor kar re batla metheo le dipotsa tsa metse e'mentsi e e ne e gomile lewatle. Metse e e ile; matswe a setshego le tlhapedi a a ne a utlwala mo dintshing tsa lewatle a didimetse. Makgolokgolo a dinyaga a fofile jaaka toro jaaka toro ya bosigo; dipuso tse di tona di fitile jaaka lekakaba le le feta le metse a noka. Mme dikgato tsa Morena tsone di sa galalela fela le jaanong, lentswe ja gagwe jaaka a ruta, a kgothatsa, a kurusa le sa ntse le utlwala sentle fa motho a gatisa mosepele wa gagwe mo dintshing tsa lewatle. Le Ene ka esi ekete motho o ka mmona ka sebele ~~na~~ fa Lewatlang ja Galilia.

Sa ri alo sa mahutsana tsa ga Charles Jessop se opelwa ke ditsala le tsa baratiwa ba ba tsamaileng :

For cities that circled thy waves a re no more
Glad voices are hushed that once spoke by thy shore.
Centuries swift gliding are gone as a dream.
Proud empires have passed as a leaf on a stream:
Yet the steps of the Christ by the margin we trace,
And Him, evermore we behold walking in Galilee.

Fa Lewatlang le, Jesu o biditse bo Petoro le Johane, Andrea le Jakoba gore ba mo sale morago) bala Matheu 4:18-22; Mareko 1:16-20) Jesu o kgalemetse diphefo le makhubu a lewatle le, mme diphefo tsa didimala Galalia ruri ke thari legae le thari ya Bokreste;

Re gorogetse mo Hotwl Yen, mo e yare motho a ntse mo mokatakong wa yone a ba a lebile metse a Lewatle. Motse w mogolo wa Lewatla la Galilia ke Tiberias ke motse o mogolo mo dintshing tsa Lewatla. O agilwe ke Herod Antipas, morwa Herod the Great. Herod Antipas yo ke ene yo o ne a thoba ka Herodias, mosadi wa ga ~~magasi~~ Philip mogoloe, Mme erile Johane wa Mokolobetsi a mo kgala a ~~kgani~~ mo kgaola tlhogo, go kgatla Salome morwadia Herodias. Herod Antipas yo ke ene Morena Jesu o ne a mmitisa pkofoje ya molotsana (bala Luke 13:32, Mark 6:17-28)

3 Thapelo
ya Morena ne dule mo Tiberius ka moto-kara ra tlhatlogela ~~gadiu~~ bokone le lobota lwa Lewatla. Ra tsena ka Magdala, motsenyana o Maria magdalena o ne a agile pele mo go one. Ke marope a ,aje fela jaanong. Ra tlhatloga thaba e Morena o simolotseng go rera thero e kgolo mo go yone e re e bonang mogo Matheu 5: Go sego ba ba ~~humanegileng~~ mo moeng, gonne bogosi jwa legodimo ke jwa bene; jalo jalo Thaba e e okame lewatle. Kwa Galilia e 2 bidiwa Thaba ya Masego- Mount of Beatitudes. Kwa tlhoreng ya yone go agilwe kereke e ntle e kgabisitsweng ka gouda le onyx le kgotlho le marble le alabaster. Ke ya Roma (gens italica) fa fatshe mokato wa yone ke letlapa le le sweu (marble) mme e kwadilwe Temparatia, Fides, Spes, Justitia, Charitas, Prudentia, Amor; Ke gore - Boikgapo, Tumelo, Tsholofelo, Tshiamo, Pelonomi, Bokokopela, Lorato. Re tshotse setshwantsho ya kereke e o mmogo le masistere a yone a molemo.

E rile gotswa mo thabeng ra fologela fa lewatlang fa Morena o ne a o tla batho ba le 5,000 ka dipapetlana tsa benkgwe di le pedi le ditlhapi di le tlhano. Felo fa go fela mo dintshing tsa lewatle, go bediwa TABGA.. le gone go kereke gone, mokato wa yone wa maje o kwalakwaditswe ditlhapi Go tswa foo ra ya kwa pelenyana, mme ra tsena mo marupinga ~~Kapernauma~~ KAPERNAUMA. Ke marope fela a maje a thubegileng. Re supeditswe metheo le maje a matona a senagoge e Morena o ne a tle a rute mo go yone, ra ba ra supediwa fa mogwagadia Petere o ne a nna gone jaale fa Morena a mo godisa. Kapernauma ke one motse o Morena o ntseng gone ka ~~bafrances~~ lobaka lotlhe lwa tiro ya gagwe ya thero e leng dinyaga di le tharo. Go bidiwa, "motse wa gagwe" (ala Matheu 9:1) Ke gone kwa ditiro tsa gagwe tse dikgato, le dithero tsa gagwe the dikgolo, le diphodiso tsa gagwe tsa methalethale yotlhe ya malwetse di diragetseng gone (bala Johane 6:59) 3 Ke gone kwa Morena o rileng "Ke nna senkgwe sa botshelo (Jno 6:34) E rile gotsa mo Kapernauma ra etela marope a KORAZINA a a bokgakala jwa 2% m goya bokone. Jaana ra ya Bethesaida, legae ja ga Petere le Adrea le Filipino. Koo ke gone Morena o budulotseng matlho a sefufu gone (Mat. 8:22 (bala Mareko 8:22

Kapernama le Bethesaida le Korazina ke metse e e ne ya futsiwa ke Jesu ka ntlha ya go tlhoka go tlhabologa ga yone le mororo e bonye ditiro tsa gagwe tsa nonofo (bala Matheu 11:21 le Luka 10:13. Fa motho a bona tshwafalo ya metse e o e kete o utlwa ~~ka~~ kudu ya ga Jesu e kgoba, e futsa -"A bo go latlhega wena Korazina, go latlhega wena Bethesaida (Mat 11-21) le wena Kapernama, gonne fa ditiro tsa nonofo tse di dirilwe mo go lona di kabo di dirilwe mo Ture le Sidona, ba kabo ba sa bolo go ikwatlhaa.

- 1. Fa motho a le mo Kapernauma a leba kwa pele kwa bokone jwa Lewatle ja Galalia, o bona loporole lwa dithaba tsa Anti-Lebanon, le thaba ya Hermon e tlotlometse kwa godimo ka e godile thata (9,2000 ft), mme e galalela ka bosweu. Bosweu jo ke serame se se a bo se ntle se e khirumedites ka
- 3. dikgwedi tsotlhe Molapo wa Jordane o simolga koo. Go gakologa ga serame ke one metse a tlhogo a Jordane molapo wa, o elele, o tloge o ikal go dire letsha ja Hule, o tswe mo go jone o elele ka bonako le ka go menagana, jaana o ikale gape go dira Lewatle ja Galalia. O tswe mo go jone kwa ntlheng ya borwa, o fatole lefatshe kwa tlasetlase, o elele k bogale mo lofarong .lo lo bo teng, o ntse o menagana, o tsopodiega go ya go tshela go ikgosola mo Lewatleng ja Letswi gaufi le Jerusalema

- 2. Thaba e e dimaele di le 40 bokone jwa Lewatle ja Galilea. Bontsi jwa baitsaanape ba Beibele ba dumela gore ke yone e e bolelwang mo go Mat 17:2 le Mareko gore Jesu o ne a tseela thoko Petere le Johane le Jakob mme ba tlhatloga thaba e e godileng, mme a fetoga ponalo fa pele ga bone, sefathlogo da gagwe sa phatshima jaaka letsatsi, le diaparo tsa gagwe tsa tsabakela jaaka lesedi.

Fa phologelong ya Thaba ya Hermona go motse wa Kaesria-Filipi o erile bale gaufi le one, Jesu a botsa barutwana ba gagwe gore o mang mme Petere a re 20 ene Jesu Morwa Modimo o o tshedileng (bala Mat.16-13-20) e tsapileng le molapo

ra kgolela tsela ke Jesu o ne a tseela thoko Petere le Johane le Jakob mme ba tlhatloga thaba e e godileng, mme a fetoga ponalo fa pele ga bone, sefathlogo da gagwe sa phatshima jaaka letsatsi, le diaparo tsa gagwe tsa tsabakela jaaka lesedi.

- 4. Lefa gontse jalo ga re a aka ra latela Molapo wa Jordane. Ne kgaoganye le one fela o se na go tswa mo Lewatleng ja Galilea, ra tsaya tsela e kgolo e e yang borwa go leba Jerusalema. Ra tsena ka motsana wa Nain kwa Jesu o kopanyeng le batho ba ya go fitlha lekau je e ne e le ene fela ngwana wa ga mmagwe, mme a mo rudisa (bala Luka 7:11-15. Re tsene ka Jezreel kwa kgosi Jehu o volaetseng Joram le bathoba gagwe gone, le kwa dintsa di jeleng mohumagadi yo bosula Jezebel Ra ema fa Thabeng ya Gilboa kwa Saul o fentsweng gone ke BaFilistia, ga bolawa bana ba gagwe ka boraro, mme le ene a ipolaya (bala 1Sam:28)
- 5. Ra fitlha kwa Shekema, ra dithabeng tse di botologanyeng tsa Ebala le Gerezima - ra bala gape thoro ya ga Mose ya masago le dithaba tsa Baarabia. Ra boan sediba se Jakoba o sale a seepa dinyaga di le 4,000 Morena a ise a tsalwe.

Ra dumela go ema
Ra bona

- 6. XShekema ke motse wa MaSamaria. Ba agile le Baarabia, mme ga ba kopak opane le bone mo tumelong. Tumelo ya bone ke se Juta sa ga Mose. Ba sa ntse ba ilana le Bajuda, fela jaaka mo metlheng ya bogologolo ya ga Jesu

- 8. Ke gone fa e rileng Jesu a tswa Jerusalem bokgakala jwa 30 m, a nyori lwe a kopa mosadi wa Samaria metse gone, a tloga a mo raya a re; KE nna mets a botshelo.

Barutwana ba gagwe ba gakiyama a ka bura mosadi wa morafe o o ilegang o o
1. Mosadi a gakiyama moana wa mojudu a ka bura le ene go o leng Mosamma

- 10. Fa Joshua o phuthetseng Bana ba Israel gone go ba laya le go ba ikantsha go dirisiwa ikobela Modimo -

87

6 b Pele go ne go le motse wa Gaza gone o o ne wa thajwa ke Nabukadneza Jaana ra palama thaba ra bona marope a motse wa SHILO kwa Samuel e rileng a le mosimanyana a ba a nna le Eli. Hana, mmagwe Samuel o ne a etela Shilonka ngwaga le ngwaga go bona ngwana wa gagwe yo o ne a mo abetse Modimo. X Lefatshe je le ntle ja Samaria, je le talana, je le majang, je le tletseng di dinku le dipudi. Ke gone koo o bonang modisa a tsamaya kwa pele ga dinku, m mme a di bitsa ka maina, mme di mo latela. Ra ya kwa Timnath kwa pupu yaga Josua mogogi wa Bana ba Israel sehularong sa ga Mose e gone mo kgaolong ya Eferaine (bala Jos 24:30.

Araka e ntle mo dinyaga e nna go bona ke tsapileng go tshela thaba e e godile

Re tswelletse pele ra fitlha kwa motsaneng wa BETHEL, golo fa go umakwang gantsintsi mo Beiheleng. A gase gone fa Abrahamana o ne a tlhalela gone fa a goroga mo Kanana a tswa kwa Ure wa Bakaladia (bala Genesis 12:8)? A gase gone o bileng a boela gone a tswa go jaka kwa Egepeto, a bitsa leina ja Modimo gone? (Gen 13:4)? A gase gone fa Jakoba o bonyeng ponatshegelo ya baengele ba fologa babo ba tlhatloga kwa legodimong, jaale jaaka a sia gotsw Beersheba, Modimo wa ba wa bua leene (Gen 28:19) A go bitsa Ntlo ya Modimo

go ya isa mafelo othe fa ise for

le kgoro ya legodimo? A gase gone borapelelo jwa Bana ba Israel - Temp ele ya ga Jereboam? A ga se gone kwa Araka e boloketsweng gone ka lob aka lo'lo leele. A gase gore legae le motlaagana wa ba ~~prwita~~ presita Debora, mmelegi wa ga Rebeka o swetse gone. O: Modimo wa Bethel, yo ka tshwaro ya gago batho ba gago ba santse ba sa ntseng ba tshela. Bethel o dimaele dile some bokone jwa Jerusalem. Ke mokor^{le} wa maje fel gompieno.

Re fitila ka AI kwa Bana ba Israel e rile ba goroga mo Kana ba fengwa ke moratshwana ka ntlha ya bogodu jwa mongwe wa bone, ba se sena go ribegetsa motse o o thata wa Jeriko (bala Josua 8.). Ra tsena ka RAMA legae ja ga Hanna mmagwe Samuel. Yane ekete re ka utlwa segalo sa ga Ragele gone a lelela bana ba gagwe ba ba bolailwen (bala Jeremia 13:15) Motsana o wa Kama o faufi thata le Jerusalema - di maele di le tlhano fela.

JERUSALEMA:

Fa motho a goroga mo Jerusalem, lefa e bile a bonge mantle-ntle a London le Paris, le Roma le Athens, e bile a badile kgotsa a utlule dits le ditiragalo tsa metse e metona e o, o tle a ikutlwe gore tseo ke dinyana fela fa di lekanngwa le dikgakhamatso tsa motse o o boitsheph wa Jerusalem; motse oo bouang ka Davida le Solomon le bapofita le bapostoloi le Morena Jesu Krete ka esi; motse o o tlhabanetsweng, wa fapaanelwa ke ditshabatshaba - ba-Jebusa, ba-Juda, Baroma, ba-Kreste ba ntlha ba ga Konstantina motlotlomadi, Ba-Arabia ma ga Mahomet le Omar, Batlhabani ba Mokgoro (Crusaders), Ba-Arabia baga Saladin, le ba ga Suleiman, Ba-Turki, ba-Engesele, mme gompieno okgaogantswe jaaka n nama fa gare ga Ba-Juda le Ba-Arabia

Fa mokresete a ya Jerusalem, gona le dilo tse di tlhophegileng ts o aba a eletsa go dibona. Ke

1. Tshimo ya Gethserane,
2. Thaba ya Lotlhwane
3. Kereke ya Lebitla je le boitshepho
4. Kereke ya Matsalo a Morena kwa Bethelhema
5. Bethani - legae jaga lazoro le Maria le Martha
6. Molapo wa Jordan fa Morena o kolobeditsweng gone
7. Thaba ya Zion.

Go ne go le motshegare fa re goroga mo Jerusalema, motse o o boitshe o dipelo tsa rona di ne di sa bolo go o nyorelwa. Ra batla Hotel, mme ra bona bonno ka bonako mo King David Hotel. Ya re re sena go ikudubatsa dit hole tsa loeto le go bona dijo, ra simolola go hudua motse re palame mo to-kara. Pele ra tshela mogogoro wa Hinona, ra tlhatloga ntlheng ya bophi rima tsatsi go dikgato tse dintsi tse di yang kwa Thabeng ya Zion kwa Kgos Davida o ne a agile gone. Koo ra supediwa pupu (mausoleum) ya ga David. Ke lentswe je le gabilweng ntlo go gola ga lone go kana ka motho a eme. L disiwa ke bapresita ba le babedi; di dikilwe ke dikerese tse di tukang mo bosigo le motshegare. Fa o tsena gone o kopiwa go rola ditlhako le hutshe o rwala tlhoronyana ya logata, o bo o apesiwa purapure.

Faufi le pupu ya ga Davida go na le ntlo e bidiwa COENACULUM. O tlhatloge kwa godimo ka dikgato, e fitlha mo kamoreng e tona. Ntlo e gatwe e agilwe mo metheong ya ntlo e Morena o ne a ja selalelo sa bofelo gone a ise a fologele kwa Gethsemane. Ntloe gape ebile ke yone e Pentekos kgotsa go tla ga Mowa Oo Boitshepo e diragetseng gone. Re tlhatlogile direpudi go e bona sentle, mme kwa godimo ra tsena mo kamoreng e kgolwane e dikgato d di 50 bo leele, dikgato di 30 bophara e tota ditiragalo tse di ntseng gon Pele ntlo e e ne e le ya ga Maria, mmagwe Mareko kgaitساديا Barnabase.. Fa pelenyana go kereke e bidiwa DORMITON ABBEY; e agilwe mo metheong ya n ntlo e Maria Mma-Jesu o ne a nna mo go yone a ba a swela mo go yone. Motse wa Jerusalem okgaogantswe Ba-Arabia ntlheng ya botlhaba tsatsi, le Ba J da ntlheng ya bophirina tsatsi le borwa. Gona le lobotsa lo lo godileng lo ageletseng mhama wa Ba-Arabia. M tho o the a ikutlwe a swaba fa a bona gore mafelo a mantsi a ditire tsa ga Jesu Krete a ntlheng ya Ba-Arabia, m mme goya gone, motho o tshwanetse go kopa Tetelelelo le Pase pele.

erile re sena go bona Pase ra tsena ka Mandelbaum Gate, ra ya go bona KEREKE YA LEBITLA JE LE BOITSHEPHO (Church of the Holy Sepulchre) Ke nama e tona ya kereke e ntle e e dipilara tse di ntsi tse di kima, le megogoro (passages) e mentsi elotobo, le direpudi tse dintsi, tse dingwe di fologe la kwa tlase tse dingwe di tlhatlogela godimo. E setlhoa setona, e kgabisi tswe thata mo teng, le yone ka yosi gokatswe ke dikerese di le pne kgotsa di le thataro tse di tshwaraganeng. E agilwe fa godimo ga lebitla ja More na le pupu ya ga Josefa Armathea. Re supeditse fa Morena o sekiseditsweng gone, a ba a atholwa gone, le fa o bapoletsweng gone a ba a bapoletsweng gone, a ba a fitlhwa gone.

Mo kerekeng e go ditirelo di le dintsi tse di farologanyeng- Parona, ba-Cerika, ba-Aramina, ba-Abesinia, bangwe le bangwe ba direla koo ka puo le mokgwa wa bone, bangwe ba opela, ba bangwe ba bina, ba bangwe ba re ra, ba bangwe ba opa diatla, ba bangwe ba balela godimo, ba bangwe ba ba bua, ba bangwe ba goa. O ka ba wa gakangamala gore a ruri ba obamela Modimo. Kereke ya Siona mono ga rona ke yone gogolo ekete e atametse mokgwa wa ditirelo tsa koo. Legone go ditirelo dintsi tse di maina man tsi jaaka Tirelo ya go kokotelwa ga Morena mo mokgorong, Tirelo ya go emisa Mokgoro, Tirelo ya go Kgaonynngwa ga diaparo tsa Morena, Tirelo y go batla Setopo sa ga Jesu, Tirelo ya Tsogo ya Morena.

O ka fitshela ~~Kereke ya Bantsho~~ ba Abisinia ba bina ba apere methikga, ba rwele dinaka, ba gaa bosigo ba tsholeditse dipone kwa godimo.

PUPU YA MORENA ke lentswe je le gabudikilweng, mmela alelwa ka letlap je lesweu (marble. Motho o fologela ka serepudi goya kwa go yone. E ka nna dikgato di le 7 bo leele, di le 6 bophare, mme e le fitshwana. Ka nako le nako o fitshela batho ba kgotlhagane mo go yone, ba khubame, b rapela ba bangwe ba lela ba thologa dikeledi, bangwe ba bone ba tswa moseja ga mawatle

JERUSALEM ke motse wa maje a masweu. Ga gona ntlo epe e agilweng ka se tene. ~~M~~ekgwatha ya gone (streets) kwa motsing o mogologolo mesasane th e be e nne lotobo le motshegare tota. ~~M~~mme o ka fitshela e tletse diton le dikamela di belesitswe dithoto tsa dijo le dikobo, batho ba le bant si ba ba leswe, ba buela godimo ba tsositse modumo.

Kwa nageng le mo makhujaneng o bona monna a disitse dipudi, bogolo di le mmala montsho, le dinku, a tshotse lore lo lo leele, mme a tsaya kw pele ga dihutshane tsa gagwe. Fa nku ngwe kgotsa pudi e sala kwa morag e sa ntse e tomolae bitsa ka leina, kgotsa a e omanyane, mme kabonako e tsose tlhogo e tabogele kwa go ene.

Mo dipaleng le mo dipoeng, o ka bona monna a golegile ese le kgomo e namagadi a lema ka tsone. Banna mo nageng ba tswala hempe e telele e eketeng mosese, mme ba ikgatle mo lothekeng ~~ka~~ mo tlhgong ba rwala khai e tsweu le yone e gatlhilwe fa gare, mo dinau ba rwala dimphatshane.

Mo gae, mo metsing, bogolo gone mo Jerusalem, o bona methalethale ya baruti le baprisita. ~~P~~angwe ba methikga-frockcoats, bangwe ba dihempe di telele jaaka e ene e aparwa ke Morena, bangwe ba ipeotse, ba bangwe ba meriri le ditedu tse di logilweng, tsa tshophiwa gore re akgege jaa ka menwana fa fele ga ditsebe. Ba ke ba Zion ba ba ngaparetseng se-Jud sa bogologolo sa ga Mose.

Dikgaolo tse dingwe tsa motse di matlo mantle, ebong mabenkele, dihote dibanka, university e ntle ~~35~~ (Hebrew university-disinagoge, ntlo ya palamente (knesset). ~~M~~atlo a puso otlhe, jaaka steisene sa terena, a kwadilwe ka dipuo di le thare- ebong se-Juda, se-Arabia le se-Engesele DOME OF THE ROCK

Jaana ra tsena ka kwa kgaolong ya Ba-Arbia go bona fa Tempele ya ga Solomon e ne e agile gone, Jaanong mo metheong ya yone ~~ga~~ Maarabia a ga Mahomet ba agile namane e tona ya kereke, e bidiwa Th Dome of the Rock kgotsa Mosque of Omar. Fa e le maje a matona a a ne a a gile Tempele, le lepe ga o kake wa le bona. Otlhe a thubagantse. Ke puo e Morena Jesu o ne a e bolelela barutwa ba gagwe mo malatsing a bofelo jwa botshelo jwa gagwe, a re " ~~Axis~~ fa ba tswa mo tempeleng, a re :A ;lo bona dikago tse dikgolo tse, amaruri ke a loraya ga go kitla go lesiwa lentswe lepe fa le tlhatlaganye le lengwe je le se kitlang le digwa. O buile jaana ka ngwa wa 30 kgwedi ya Mopitlo e le , mme e rile ka ~~kgwedi~~ ngwaga wa 70 mo kgwedding ya Phatwe, dinyaga di le 40 kgosi Titus wa Roma o ne a tlhasele Jerusalem, a fisa matlo ka molelo, a diga tempele a ba a epolola metheo ya one ka mogoma, a thubamaje, a gaila ~~hatho~~ ka botlhogo jo bo sisimosang mmele, a dira ba bangwe ditshw ara a ba isa Roma. Ke bone ba dirisitsweng mo kagone e re a umakileng ya Colisseum.

Go tswa mo kgaolong ya Tempele re fitile ka Antonia fa e ne e le ntlo ya bogosi ya ga Ponto Pilato. jaana ra tsamaya ka mokgwa tha wa Via Dolorosa (tsela ya khutsafalo) e Morena o ne a kgweediwa mo go yone a rwele mokgoro wa gagwe fa a ya go bapolwa. Jaana ra tswa ka St Stephens Gate. Ra supediwa fa Moitshephi Stefana o ne a kgobotlediw gone ka maje, a swela gone. Kgoro e o e okama mogogoro wa Kidrona o e rilafela re o tshela ra bo re fitlha kwa ~~GETHESEMANE~~; A golo fa go bodutu le mahutsana. E yare motho o tsena go ne o ikutlwe moriri o bofagana, ekete o tla kopana le Jesu ~~xxxxxx~~ gone le lebane ka difatlhego. Go tshimo gone, e ageletswe ka lobota E na le ditlhare tse dikima tsa motlhwane di le 8. Gatwe ke matlhogela

a tsone tse Morena o ne a tswaetse gona ka fa tlatse ga tsone. Go agi lwe kereke gone, mme moruti a re supetsa fa Morena o ne a rapelela gon mo bosigong joo jwa bofelo, le fa Petoro le Johane le Jakoba ba ne ba sala gan ba thulamela gone, le fa Judas o atlileng Jesu gone ka koko le fa maotlana le bapresita ba tshwereng Jesu gone

WAILING WALL: Lobota lwa Selelo Ka lwa bothano longwe le longwe banna ba BaJuda ba ema kafa ntle ga lorako lo lo ageletseng fa Tempele e ne e eme gone, mme ba lele, ba porome, ba ikgagole mo go bothoko ba lele la Tempele ya bone e e thabilweng, le bomorafe jwabone jo bon senyegil eng le lefatshe ja bone je le gapilweng ke ditshaba. O ka tihomoga pe fa o bona khutsafalo ya bone, ba rwele mabogo mo tihogong, ba tshologa melapo ya dikeledi. Bangwe ba bone ba tswa kgakala meseja ga mawatle. Selelo se gatwe ke sa dinyaga di le 1,500, e ba ntseng vba se na kgosi ba se na lefatshe, ba se na tempele, ba se na sebeso. Le gompiono ba s ntse ba ganetsa gore Jesu Kreste ke ene Mesia morwa Modimo. Ba sa nts

ba lelele gotla ga gagwe
Gone fa Jesu o ne a ruta gone, gone fa o lalekile ba bapresita le ba Jerusalem, mme ba aga kereke (mosque) fa Tempele e ne e agile gone. ntlo epe foo. Ne ngwaga wa 635 baga Mahomet ba tentse me ba thopa Baroma, ba e ne e le bone ba busti ba letatshe joo ga ba aka ba aga

X
Xa joo fa Dard ouca le raba a daga...
me go joo fa mosque a ne fatereng kereke. Ke pua...
ba tshaba ya mma. Lentsoe ke ke pua le haka...
moko dka a joo ka baka. Ba gae go yoo go baka...
I dikkurati e setyane. E nke haka. Fyhor ke yoo nke...
Dard ouca: E nke fa pua go haka...
Sorepudi

60x50x14kups

Je dypmplate fa ditshaba le ke di tala le ba dipudini...
mangrati ni mogo a thakathake...
ba ope dake le mosepe hte

Batlhabani ba ga Mahomed le Omar, Ma-Arabia, Ma-Turkomane, Batlhabani ba Mokgoro (Crusaders), Ma-Selamose a ga Saladini, Maselamose a ga Syleman, Ma)Engesele. *Go mpueno moko e kgaogantswe jaaka naana ga gane ga bapuda le*

Ba Arabia

Fa Mokresete a ya Jerusalem, o a bo a eletsa bogolo go bona mafelo a Jesu o tsamaileng mo go one jaaka Gethesemane, Thaba ya Lotlhware, Kereke ya Massalo a Morena kwa Bethelhema, Thaba ya Ziona, Molapo wa Jorodane, Kereke ya Lebitla je le Boitshepo, le Golgotha.

Go ne go le motshegare fa re goroga mo motsing wa Jerusalem- Motse o o Boitshepo o dipelo tsa rona di ne di sa bolo ga o nyorelwa ka bonako ra bona bonno mo ~~Hotel~~ King David Hotel, momokgwatheng o mogolo wa King David Street, mme e rile fela re se na go ikudutsa dihole le go bona dijo, ra bo e bile re hudua motse Pele ra tshela mogogoro wa Hinona ntlheng ya bophirima, ra tlhatlogela mo ~~THABENG YA ZIONA~~ kwa gosi Davida o ne a ggile gone. Koo ra supediwa PUPU YA GA DAVIDA. Re lentswe je le gabilweng. Go gola ga lone go kana ka motho e me. Pupu e disywa ke bapresiti motshegare le bosigo, mme e dikologilwe dikerese tse di tukang. Fa o ya kwa go yone o rola ditlhako, o apeswe purapur, o rwe siwe tihoro e o e adingwang ke badisana.

*YMCA
Ntlo e lona
ya f...
ja o palame
Sikhona o lona
Tlhatlogela yotse*

Gaufi le Pupu ya ga Davida go na le ntlo e bidiwa COENACULUM, gatwe e agilwe mo meteong ya ntlo e e ne e le ya ga Maria, mmagwe Mareko, le kgaitساديا Barnabase. Gatwe ke yone Morena o jeleng Selalele sa bofelo mo go yone, e bile ke yone Pentekose e ditag tseng mo go yone. Re tlhatlogile direpudi tsa yone go e bona kwa godimo kwa Selalele se jetsweng gone.. Gaufi le yone go na le kereke e bidiwa DORMITON ABBEY, gatwe e agilwe mo motheong wa ntlo e Maria, Mma-Jesu o ne a nna, a ba a swela mo go yone

*e bile ke yone
Morena o lona
ditag tseng mo go
yone*

Motse wa Jerusalem o kgaogantswe gabedi. Ntlheng ya botlhaba ke kgaolo ya Ba-Arabia, ntlheng ya bophirima ke kgaolo ya ba Juda. Motho o tle e ikutlwe a swaba fa a fithela gore mafelo a mantisi a ditiro tsa Morena a ntlheng ya Ba-Arabia, mme go ya gone o tshwanetse pele a bona lokwalo lwa tetelelelo. E rile re sena go bona tetelelelo, ra tsena ka Madelbaum

gate/ra batla fa Tempele ya ga Solomon e ne e agilwe gone Janong go e eme namane e tona ya Kereke ya baga Mahomete gone, e bidiwa DOME OF

D.

THE ROCK, kgotsa Mosque of Omar. Fa e le maje a ma tonatona a a THE ROCK neng a agile Tempele, le fa e le je le josi ga o kake wa le bona. Ke ye o puc e Jesu o ne a e raya barutwa ba gagwe mo mala tsing a bofelo a re "A lo bona dikago tse dikgolo tse, Ammaruri ke a lo raya, ga go hitla go lesiwa lentswe lepe go ala le tlhla gane le lengwe. O buile jaana ka ngwaga wa 30, mme e rile ka ngwaga wa 70, Titus wa Roma a tlasela Jerusalem, a fisa motse ka molelo, a diga Tempele, a epolola metheo ya yone, a thubaba maje a yone, a gaila batho ka bopelo e thata, mme a dira ba bagwe ditshwarwa Go

A

① tswa mo maemong a Tempele re fitile ka Antonia fa e ne e le kgotla ya ga Pilato, jaana ra tsamaya ka VIA DOLOROSA (Tsela ya Khutsafalo e Morena o ne a kgweediwa ka yone a rwele mokgoro go ya papolong. Raya kwa e ne e le Lekhujana ja Golgotha. Re buile gape ra tswa ka ST STEPHEN'S GATE, fa Stefano o kgobotleditsweng gone ka maje. K Kgoro e e okame MOGOGORO WA KIDRONA. Re kgabagantse mogogoro o o Morena o o tshedileng ga ntsintsigotswa le go ya Jerusalem le Thab ya LOTLHWARE) GETHESEMANE ④ ntlheng ya botlhaba tsatsi, ⑦ TSHIMO YA GETHESEMANE e foo, motho o tsena mo go yonefela a tshela mogogoro wa Kidrona) 5

mo rukukhela

gatwe Davida o tshedile mogogoro oo a sia, a tshaba morwawe Absalom yo o ne a batla bogosi. *bala 2Sam 15/23, 30*

⑧ (A golo fa go bodutu Gethesemane. E yane e kete o tla rakana le Morena gone. E ageletswe ka lobako, e na le ditlhare se ditona tsa matlhware di le 8, Gatwe ke matlhogela a tsona tse Mma o kileng a ikhutsa kafa tlase ga tsone. Go agilwe Kereke gone, Moruti wa yone o r supeditse fa Morena o ne a rapela gone, le fa Petale Johane le Jakoba ba ne ba sala ba robetse gone, le fa Judas o okileng Moren gone ka go mo atla, le fa masole le bapresita ba tsem seng Morena diatla gone.

⑨

Fa pholegelong ya Mogogoro wa Kidrona mo pholegelong ya Thab ya Lotlhware go na le dipupu tsa baprofeti le ba golo ba bangwe jaa ka bo Moitshephi Jakoba, bo Absalom, bo Zakaria, Pupu ya ga Maria o foo

②

E rile Baroma ba se na go thuba Tempele, ga se ka gona go agwa nti epe foo, go fithela ka ngwaga wa 635, fa ba ga Mahomed ba gapa motse wa Jerusalem, mme ba aga kereke ya bone foo. go tsenwa ka 4/ gone fa Morena o ne a ruta gone, a leleka babane ba rekisa mo Tempeleng

AFTER PAGE FOURTEEN (14) OF THE THIN PAPER ~~/~~ commencing with
WAILING WALL and ending with "atswang moseja ga lewatle"

CONTINUE to Page 15 of thick paper- commencing at THABA YA LOTHEWARE

Take in PAGE 14 of Thick Paper at ~~X~~ JERUSALEM (a third of the way from
the top) and continue to ~~X~~ "ya Colisseum" at the last paragraph but one.

TURN OVER page 14 and incorporate script headed ~~X~~ DOME OF THE ROCK.

Motse wa Jerusalem o kgaogantswe fa ~~gongxaxx~~ gare ga Bajuda le Ba-Arabia ka lorako lo lo kima, lo lo godileng lwa mafe. Lorako lo gapile bontsi jwa mafelo a Bajuda ba a dirileng, le mo ditso tsa bone di diragetseng gone. Le yone ka yosi ~~Tempele~~ *Tempele*metheo ya Tempele ya ga Solomon e ba latlhegetse, e ka kwa ~~mag~~ *mag* mhameng wa Ba-Arabia, mme e bile ba agile Borapele lo jwa bone jo gotweng Dome of the Rock, kgotsa Mosque of Omar fa Tempele e kileng ja ~~egne~~. Lorako le sekgopi se se golo mo Bajudeng, mme ka lwa-botlhano longwe le longwe banna le basadi ba Bajuda ba ema ka fa ntle ga lorako lo, ba lela, ba rapela, ba poroma, ba ikgagolaka, ba ititaya dihuba, ba re ba lelela Tempele ya bone e e thubilweng, le bomorafe ~~ja~~ *ja* jwa bone jo bo gapilweng ke ditsaba di sele. o ka tlhomoga pelo fa o bona khuts afalo ya bone, ba rwele mabogo mo tlhogong, ba tshologa dikeledi. bang ba bone e le batho ba batsawang kgakala moseja ga mawatlle. Selelo se sa bone ke selelo sa dinyaga tse di 500, ba se na kgoi, ba se na lefatshe, ba se na sebeso, ba se na tempele. Mme selelo sone ke lotso lwa SEjuda. Golela sehutsana ke mokgwa le tlwaelo ya bone ya bogologolo, jaaka go bonala mo Testamenteng e kgo-logolo mo go Mika 1/8) Ke tla thomeletsa ke bokolela, ke tla tsaraya felake itshaile ke le leforotlho fela. Ke tla thomeletsa ka selelo ~~ja~~ *ja* jaaka phokoje, ke khutsa jaaka bontshe le merubisi. ~~Gape~~ *Gape* mo go Isaia ~~59/11~~ *59/11* gatwe, Re kgorotlha rotlhe jaaka dibera, re lela mo go botlhoko jaaka maeba, re apaapa lobota jaaka ba ba se nang matlho, re tlauma motshegare jaaka fa go le lotlatlana mo go ba ba dingware; r re ntse jaaka batho ba ba suleng fela *X* →

Ka na Bajuda bone ba sa ntse ba ganetsa goe Jesu Kesete ke ene Messia Morwa Modimo yo o tsetsweng ke Maria. Basama ntse ba letile gotla ga gagwe. e e kgabisitsweng ~~mo~~ *mo* teng

B.

KEREKE YA LEBITLA JE LE BOITSEBHO (Church of the Holy Sepulchre. ke namane ya Kereke e tona, a ntle/, e e dipilara tse di ntsintsi, tse dikima, le megogogoro (passages) e mentsi e e lefifi, le direpudi tse dintsi tse di fologang, le tse dingwe tse di tihatlogang, le setlhoa s se se tona. La yone ka yosi ke dikereke di le nne kgotsa di le thataro di tshwaragantswe. E agilwe fa godimo ja Lebitla ja ga Jesu le Golgot le lebitla ja ga Josefa wa Arimathea. Mo tikologong ya Kereke e e tumileng e, o supediwa fa Morena o sekiseditsweng gone a ba atholwa gon le fa o bapoletsweng gone, o supediwa dikhutse i di le tharo tse gotwe ng mekgogo e meraro, ebong wa ga Jesu le ya basinyi ba ba bedi e ne e eptswe fone. Mo Kerekeng go na le ditirelo tse dintsi tsa borapedi tse di farologanyeng thata. Go Baroma, Bagerika, Ba-Aramenia, Ba-Abesinia, bangwe le bangwe ba direla koo ka puo ya bone Ba-Latia, Koptic, Ba-Egepeto, ba tlhodianana, bangwe ba opela, ba bangwe ba opadi diatla, ba bangwe ba bala, ba bangwe ba goa, ba bangwe ba rapela. ~~Oka~~ *Oka* ba wa gakgamala gore a ruri ba obamela Modimo. Kereke ya Zina mono ga ro na ke yone bogolo e oabmelang jaaka go dirwa koo.

bina

Borapilelo
lehapats
Borapilelo
le
Borapilelo

Ditirelo tse di nnang moo le tsone di maina mantsi, *Marapilelo a boris* Jaana go na le *Borapilelo* Tirelo ya go Kokotelwa ga Mokgoro, le e nngwe ya go emisa Mokgoro, le Tirelo e nngwe ya go kgaoganyana Diaparo tsa Morena, Tirelo ya go Batla Serepa sa Morena. Koo oka bona Kereke ya Bantsio ba Abesinia ba bina baa apere methikga, ba rwele dinaka, ba tsholeditse dipone bosigo, ba goela godimo, ba huhutse. *le dipurapuro tse di khubidu le tse di bala le tse di jwadi*
ba dipurapuro tse di khubidu le tse di bala le tse di jwadi
PUPU YA MORENA ka yosi ke lentse je le gabudukilweng, mme a le aletsw ka letlapa je lengwe je lesweu ja marble. Motho o fologela ka ~~xxx~~ direpudi go ya ko go jone mo lefifing. Bogolo jwa lone eka nna dikgato di le 6 $\frac{1}{2}$ boleele, di le 6 katlhamo. Ka nako le nako o fitlhela batho ba kgotlhagane mo go jone, ba rapela, ba khubame, ba hangwe ba lela ba thologa dikeledi ba le matlho mahubidu, Bangwe ba ~~baka~~ *baka* batho ba e le ba batswang moseja ga mawatlle

Bogolo gusa Kereke ya Lebitla le marapilelo a ditirelo le marapilelo
di marapilelo a ditirelo le marapilelo a ditirelo le marapilelo
marapilelo a ditirelo le marapilelo a ditirelo le marapilelo
ja ba se moko o ka kgogonyo go se khologonyo kgotsa a se bon
sefela fa e se fela a ka nna marapilelo marapilelo ke Jerusalem
a borapilelo go bona Kereke ya Leb. Galilee a yone ka nako ya
lebitla (fara lwa Morena) le tse
go o pa loyone go pala marapilelo go tse kato go tshelwa

ekeli
O ka fullheba, ka theha ka pele pa bone - ka se kgabisa ka go
batsana dipoko le go di arabe jaan.

Moetapele a gu: Ra reng ka marope a rona

Phuthego e arabe Re lola ga botelo neo khutafaleng ya rona

Moetapele a gu Ra reng ka tsepele ya rona ^{e a khutafaleng} le dipola tse di ^{esthweneng} ~~khutafaleng~~

Phuthego e a Re a porona, re bokolela ka khutafalo

HEAD NO. 12. POLICE. (Continued)

travelling which will result from bringing the establishment up to strength, vide remarks under Subhead A, Personal Emoluments, item 1 General, above.

Item 2. Animals: Increase £400.

The increase is due to

- (a) the necessity for boarding and replacing transport and patrol animals which it is considered will be incapable of further adequate work in 1959/60;
- (b) the desired purchase of additional horses, mules, donkeys and patrol camels, vide remarks under Subhead A Personal Emoluments, Item 3 Temporary Assistance above;
- (c) previous underestimation of the sum required for animal rations, and provision for additional animals to be acquired (see (b) above).

Item 3. Vehicular Transport: Increase £5,000.

The increase under sub-item (a) Motor Vehicles is due to anticipation that eleven of the Force vehicles will probably become unserviceable due to age and will be due for boarding in 1959/60. Provision is made for at least half the number of 1½-ton Bedford diesel trucks to replace them.

SUBHEAD D./.....

Ke qe to qe mo Hauri. Ke ne se kwiditoc bato kwa rona mo a
 Palestine janying kwa boko e e ^{di qe} Hauri Hauri de shabolole de shabolole e kqolo
 mo qe rona. Ke banyo de le boko ba ba Ishiromayo, le banyo
 rona Ishiromayo mo shabolole e de shabolole, mo le qe ba shabolole
 ka diko ^{ka diko} shabolole. Ke bato ba ba shabolole Hauri. Ee shabolole shabolole
 mo le mo shabolole e de shabolole, ba se amoyiso ka shabolole - kwa shabolole
 qe ba se amoyiso ka shabolole - kwa shabolole, kwa shabolole qe shabolole qe
 shabolole, kwa shabolole de kwa shabolole. shabolole
 Ke qe shabolole shabolole qe shabolole de boko mo le e se qe ba boko shabolole
 kqolo shabolole shabolole ba boko shabolole qe shabolole ba boko shabolole
 mo qe qe qe qe se shabolole mo shabolole e se e shabolole;
 Ke qe shabolole qe le shabolole ba ba, shabolole, mo le shabolole qe shabolole
 mo shabolole - se shabolole kwa shabolole.
 Ke banyo se shabolole mo di shabolole - di boko qe shabolole mo le. Ke banyo
 se shabolole ke boko qe qe se shabolole de shabolole ba boko qe ba di shabolole
 ke qe shabolole e de e mo shabolole qe shabolole qe shabolole qe shabolole ba
 se shabolole de le shabolole ba shabolole kwa shabolole
 ba se shabolole shabolole shabolole qe shabolole e shabolole
 ba se shabolole shabolole shabolole qe shabolole, mo le mo shabolole e shabolole
 Ke shabolole kwa shabolole qe shabolole qe shabolole qe shabolole e shabolole
 e shabolole, mo le mo shabolole e shabolole, shabolole qe shabolole mo shabolole
 de shabolole mo shabolole de shabolole qe shabolole mo shabolole e shabolole
 Chassidim
 Aphodim
 Boko

HEAD NO. 18. VETERINARY. (Continued)

Ghanzi. It is intended to do this as soon as possible, and provision is being made for the necessary office accommodation. If the officer stationed in Ghanzi is to perform his work in the field adequately, he will require a clerk to assist with the necessary paper work. The Veterinary Research Officer (see sub-paragraph (a) above) will also require clerical assistance. Provision is made under Colonial Development and Welfare Scheme D.3047, Development of Veterinary Services, and R.907, Veterinary Investigational Laboratory.

(f) 1 Mechanic, Grade I. The post, provided for in Colonial Development and Welfare Scheme, R.907, Veterinary Investigational Laboratory, is required for the maintenance of the vehicles, power house, cold room, and other mechanical property of the Veterinary Investigational Laboratory.

(g) 1 Motor Driver, Grade II. The post provided for in Colonial Development and Welfare Scheme R.907, Veterinary Investigational Laboratory, is required for the driving of motor vehicles purchased under the scheme, in order that the Investigational Laboratory may, in order to carry out its functions, remain independent of the needs of the remainder of the Veterinary Department.

Item/...

Collection Number: A979

Silas T MOLEMA and Solomon T PLAATJE Papers

PUBLISHER:

Publisher:- Historical Papers, University of the Witwatersrand

Location:- Johannesburg

©2012

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: Copyright for all materials on the Historical Papers website is owned by The University of the Witwatersrand, Johannesburg and is protected by South African copyright law. Material may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document is part of a collection owned by the University of the Witwatersrand, Johannesburg and deposited at Historical Papers at The University of the Witwatersrand.
